

CRNA GORA
JPU „DINA VRBICA“
ESJN: 109188
Djelovodni broj: 4085
Podgorica, 30.04.2026. godine



PROGASTO D.O.O.
Broj 12/26
Datum, 13.05.2026 god

CRNA GORA
JPU „SOFIJA KLIKOVAC“
ESJN: 109188
Djelovodni broj: 499
Podgorica, 30.04.2026. godine

UGOVOR o isporuci sredstava za mašinsko pranje i ispiranje posuđa

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručilaca Javne predškolske ustanove „Dina Vrbica“ sa sjedištem u Podgorici, Ulica Mirka Banjevića broj 6, PIB: 02679175, broj računa: 510-204113-62, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 673 748, e-mail: vtic@djvrbica.edu.me, koju zastupa Bojana Razić, direktorica i **Javne predškolske ustanove „Sofija Klikovac“** sa sjedištem u Podgorici, Ulica Aleksandra Divajna broj 2, PIB: 03795152, Broj računa: 510-222183-75, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 67 858 854, koga zastupa Milodarka Patković, direktorica, sa jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudача „ProGastro“ d.o.o. sa sjedištem u Budvi, Ulica Filipa Kovačevića broj 45, Broj računa: 520-43648-81, Naziv banke: Hipotekarne banke a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 67 620 906 i (+382) 67 620 903, koga zastupa Milenka Bigović, izvršna direktorica (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak zajedničke javne nabavke sredstava za mašinsko pranje i ispiranje posuđa broj 1696 i 139 od 27.02.2026. godine, objavljena na ESJN dana 27.02.2026. godine, šifra postupka 109188;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 4084 i 498 od 30.04.2026. godine;
Ponuda ponudача „ProGastro“ d.o.o. Budva, dostavljena preko ESJN dana 16.03.2026. godine u 22:44^h pod šifrom 156274.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka sredstava za mašinsko pranje i ispiranje posuđa (u daljem tekstu: roba), u svemu prema uslovima i zahtjevima Naručioca postavljenim u Tenderskoj dokumentaciji broj 1696 i 139 od 27.02.2026. godine, objavljenoj na ESJN dana 27.02.2026. godine, šifra postupka 109188, tehničkoj specifikaciji i ponudi ponudача „ProGastro“ d.o.o. Budva dostavljena preko ESJN dana 16.03.2026. godine u 22:44^h pod šifrom 156274, čiji finansijski dio ponude čini sastavni dio ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupno ugovorena vrijednost robe iz člana 1 ovog ugovora iznosi 39.960,00 € bez PDV-a, PDV iznosi 8.391,60 €, dok ukupno ugovorena vrijednost robe sa PDV-om iznosi 48.351,60 €.

U cijenu su uključeni svi zavisni troškovi koji opterećuju isporuku ugovorene robe do njene konačne isporuke.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac plaćanje ugovorene cijene vrši sukcesivno (prema prispjelim fakturama), u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom).

Plaćanje ugovorene cijene iz stava 1 se vrši na žiro račun Dobavljača broj 520-43648-81 koji se vodi kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica, po isporuci predmetne robe koju prati otpremnica potpisana od strane Naručioca i Dobavljača.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 3

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe vrši tokom 365 dana od dana zaključivanja ovog ugovora ili do isteka ugovorenih finansijskih sredstava, u zavisnosti koja okolnost nastupi ranije.

Mjesto isporuke ugovorene robe su **vaspitne jedinice koje pripadaju JPU „Đina Vrbica” Podgorica:** (1) VJ „Dragan Radulović“, Ulica Mirka Banjevića broj 6, (2) VJ „Jelena Četković 1“, Ulica Spasoja Raspopovića broj 22, (3) VJ „Đina Vrbica“, Bulevar Save Kovačevića bb, (4) VJ „Mali princ 1“, Ulica Velimira Stojanovića bb, (5) VJ „Bubamara“, Hercegovačka ulica broj 107, (6) VJ „Zvončić“, Ulica Franca Rozmana bb, (7) VJ „Srcolovka“, Vrela Ribnička bb, (8) VJ „Mali princ 2“, Ulica Velimira Stojanovića bb i (9) VJ „Jelena Četković 2“, Ulica V proleterske bb, SPO Master blok 88, kao i **vaspitne jedinice koje pripadaju JPU „Sofija Klikovac” Podgorica:** (1) VJ „Poletarac“, Ulica Radosava Burića bb, (2) VJ „Leptirić“, Ulica 4 jula bb, (3) VJ „Mogli“, Ulica princeze Ksenije broj 8, (4) VJ „Stara Varoš“, Ulica Špira Mugoše broj 13, (5) VJ „Petar Pan“, Ulica Aleksandra Divajna broj 2, (6) VJ „Ljubović 1“, Ulica Vitnija Vorena bb i (7) VJ „Ljubović 2“, Ulica Vitnija Vorena bb.

Dobavljač je u obavezi da isporuku ugovorene robe vrši sukcesivno, jednom nedjeljno po mjestima isporuke iz stava 2 ovog člana, u roku od 24 sata od momenta prijema zahtjeva za trebovanjem robe od strane ovlašćenog lica Naručioca.

Član 4

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza u roku iz člana 3 stav 3 ovog ugovora, Dobavljač će Naručiocu plaćati penale za svaki započeti sat neopravdanog kašnjenja u iznosu od 20% od ukupne vrijednosti koja se poručuje po tom sukcesivnoj isporuci od strane Naručioca.

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašćen da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti izvrši isporuku ugovorene robe.

Maksimalan broj kašnjenja, na način opisan u stavu 1, 2 i 3 ovog člana, tokom trajanja ugovora je 3, nakon čega se ugovor raskida i aktivira se sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora.

GARANTNI ROK, GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 5

Dobavljač garantuje Naručiocu da je roba koja se isporučuje profesionalna roba i da je namijenjena za upotrebu u mašinama i uređajima koje je Naručilac naveo u tehničkoj specifikaciji.

Dobavljač garantuje Naručiocu da isporučena roba na dan isporuke nije starija duže od 24 mjeseca od dana proizvodnje i da garantni rok proizvođača isporučene robe neće biti kraći od $\frac{3}{4}$ predviđenog roka upotrebe traženog sredstva.

Garantni rok iz stava 2 podrazumijeva da ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenu robu ispostavi da ne odgovara ugovorenom kvalitetu, Dobavljač je dužan da istu zamijeni u roku od 5 dana od dana prijema Zahtjeva za reklamaciju od strane Naručioca.

Član 6

Prilikom isporuke Dobavljač je u obavezi da dostavi Naručiocu proizvođačke deklaracije, kao i uputstva za upotrebu za svu isporučenu robu na crnogorskom jeziku, odnosno drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sva isporučena roba mora biti nova, neupotrebljavana i u originalnom pakovanju.

Na svakom isporučenom pakovanju mora biti označen serijski broj i datum proizvodnje.

Ukoliko se prilikom isporuke ispostavi da isporučena roba ima određene nedostatke (u pogledu garantnog roka ili u pogledu prateće dokumentacije), Naručilac je dužan da istu vrati Dobavljaču, a Dobavljač je dužan da je zamijeni u roku od 2 dana od dana vraćanja robe od strane Naručioca.

Član 7

Prilikom prijema robe vršiće se kvalitativna i kvantitativna kontrolu isporučenih artikala od strane lica određenih za realizaciju ovog ugovora, koje će Naručilac imenovati u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Provjeravaće se da li isporučena roba odgovara traženim karakteristikama Naručioca koji su bili definisani tehničkom specifikacijom predmeta javne nabavke (Opis predmeta nabavke i Bitne karakteristike predmeta nabavke) i prihvaćenoj ponudi Dobavljača.

Dobavljač je dužan da o svom trošku snosi troškove potrebnih analiza koje Naručilac bude tražio.

Dobavljač se obavezuje da će snositi sve troškove popravke mašina ukoliko se utvrdi da isporučena roba nije adekvatna i da je kvar posljedica njihovog lošeg kvaliteta ili nekompetetnosti, o čemu je Dobavljač u Ponudi dostavio pisanu Izjavu potpisanu od strane izvršnog direktora Dobavljača, i ovjerenu pečatom istog.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Član 8

Dobavljač se obavezuje da izvrši obuku kuhinjskog osoblja Naručioca za korišćenje traženih sredstava u trajanju od 10 radnih dana na lokaciji Naručioca u kojima se vrši isporuka ugovorene opreme iz člana 3 stav 2 ovog ugovora.

Obuka podrazumijeva upoznavanje kuhinjskog osoblja Ustanove sa načinom doziranja i upotrebe sredstava u mašinama koje se nalaze u radu kod Naručioca.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 9

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora, uz potpisane primjerke ovog ugovora, dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ovog ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 4.835,16 €, sa rokom važnosti od 400 dana od dana izdavanja iste, kojom bezuslovno i

neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza i koju će Naručilac aktivirati ako je raskid ovog ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Dobavljača.

Garancija za dobro izvršenje ugovora je sastavni dio Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 10

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova: izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na Dobavljača ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora; izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom; izmjenom se značajno povećava obim ugovora; promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona; ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

Član 11

U slučaju raskida ugovora naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ovaj ugovor strane potpisnice mogu da raskinu i sporazumno, u kom slučaju se sačinjava sporazum o raskidu ovog ugovora u pisanoj formi kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ovog ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) radi nabavke dodatnih roba, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i

- može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
 - 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti i
 - 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako je neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

VIŠA SILA

Član 13

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Dobavljač je dužan da garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u predmetni postupak javne nabavke robe.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, ovaj ugovor će se smatrati ništavim.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ništav je.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme i važi do konačnog ispunjenja svih ugovorenih obaveza od strane obje ugovorne strane u ugovorenom roku.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, broj 47/08, 4/11, 22/17 i 123/24) koje se odnose na ovu vrstu ugovora i koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora riješe sporazumno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u suprotnom, ugovorne strane ugovaraju nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 19

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom potpisivanja zadnje ugovorne strane i sačinjen je u četiri istovjetnih primjeraka, od kojih po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

JPU „DINA VRBICA”
DIREKTORICA
Bojana Razić



JPU „SOFIJA KLIKOVAC”
DIREKTORICA
Milodarka Patković



DOBAVLJAČ

„PROGASTRO DOO”
IZVRŠNI DIREKTOR
Milenka Bigović

